

Сыпната
2 харчы

НЬЮ-ЙОРК, ССГА. Содуруу Вьетнамгаи Америка байлцааны командованията ийнтийнээрхизин, Вьетамга сэрхин тохотор уонна эйлин чолүтөр түһэрэр туһунан собулэнинга сол түбэшинээрэн, кулуи тутар 29 күнүгэр Содуруу Вьетамгаи АХШ сэбилэшпитээх күүстэрин таһаарыи бүтэрилтиин,

**ЗОНАҢА ТӨРДҮСПҮТ ЭРЭ.
ОЛ ТОҢО?**

Тално оройдуудын кишинигэр—Халдиздэе оруу илин ажаримээдэ зансаа гэгтүг тэгсүүн Н. Н. Гавский биригдигэр амжалтадан биедээр үнийн хүрэлхэйн буулам асаста.

Бийдэн переселенцыг оройдун хамаалдгын анх голдөн шидэ гэгдэмэгэ **УРОЖАЙ, ОБЩЕСТВО ОРО-ЮНОПНАЗЫ СОВЕТЫН ПРЕЗИДИУМУН ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАВ, С. С. ГОМАНОВЫ** көрсөн, хүрэлхэйн тийсгэ барилгын тулган көнөшрүүлэр көрсөгсө.

— Хаяндыга ноёрууртар
Александровский, Амал, Чурал-
чи, Мэнг-Хангалас, Томпо
орейуоннары уонна СГУ
густуунтара дуоа курустудар.
Бастаан мыйааһынга (48 кг)
байыһыттан интернат-оскуола
үөрээччигэ Вася Данилов
гүһүмү. Кини бастаан СГУ

«...Театр коммунистической
пропаганды! Удзээ!»

В. Мазюков.

ОСРС тэрлалдита 50 сыла туолуутугар аналалат уус-уран самодетальнейы Бүтүл Россия-таагы көрүү Российскай Федерация араас муншуктарлар муншалаан тунуктаринь Итинн

НАРОДНАЙ ТЕАТР
СЦЕНАТЫҒАР

сэргэ билигшн народнай театр-
дар үлэлэрин нөрүү бара турар.

Быйыл П. М. Решетиннов аатынан оройуоннаабы пародий театры икки суол улахан чысгиста. Биринчи, пародий театрдары Бүтүн Россиятаабы көрүү республикада бэйиги театрбыт коллективкаабы садыланын. Ойно Саха АССР пародий суруйааччыга Суоруи Омолоон уонна поэт Иннокентий Эртыков суруйбут «Телон. Ньукус» диэн драмаларыт республикатаабы жюрига көрдөрлүбүт. Бу олус ыраакан драмала театр айар коллективга ыксаа үлээзэбитин, минн саага эйииммиларынаа бэйэттин репертуарынаа байытан чыарын уокка олохтоох авторлары кытта утууннаахтык үлэлирин жюри ситгиин быһытынан баһытэбэ. Жюри ити көрүү түмүгүнүн театр артистарыгар уонна драманы турурууга кыттыбыт үөрөнөөччилэрдэх Чурапчы орто оскуолатын IX «б» кылааһын коллективыгар —барыта 26 киһиэхэ дипломнары туттарда, ол иһигэр I степеннээх дипломнарылаа артистар Н. Корякин, М. Игитова, П. Попов, А. Герасимова, II степеннээх дипломнарылаа М. Иванова, М. Васильева, П. Харов, М. Седлашцева, П. Седлашцев, Е. Полова, III степеннээх дипломнарылаа А. Заболоцкий, Х. Федулова, Л. Выходурова, то. д. а. навараланыннылар.

Иккинчиси, пародий театр. Адамдар республикатада телевизионнай көрүү баалагын эмне библиги театрынт коллективна чыгаккынаа көтөхүтү. Телевизионнай көрүүгө 17 пародий театр кыттар. Бу көрүү эппети-

р бөрөхүн дэснээн кыайыта
нээн Мэнэртэн кэбит Сол
евка уонна Амма тустуу
тар Михеевка өтүнэн хэ
ртоон, бэһис буолла. Б
ыйлааһыга Солоньен дем
пропиаата. Иккис ыйлааһы
на (52 кг) Михаил Морфун
У хапысыһыларга кыһыл эрэл
нэһэ уонна суолтата үөһэ этил
либит Бүтүн Россиятаагы кө
рүүтүн хайа да өтүнөн кырата
суох. Манна даҕатан эттэххэ на
роднай театрдары телевидени
най көрүү Саха сиригэр аан
бастаан ыттылар. Бу барыта
бисти республикабытыгар үлэ
лэнэр пароднай театрдарга пар
тийнай уонна советскай орган

II ТЕАТР ТЫТАР

Театр ити көрүүгө иштелип
шыныга, кылга кезге элбик үн
ин ытта. Айар коллектив түзүл
бур ымын, досурун түмөн
дуулуун үлөтөт. Мамыга (и-
ниги артистардын драма авто-
ра пародий суруйлаагы Суорун
Омолдосон байгетиниз киле ойло-
то, кинилерге көмөлөтөт. Ол нур-
дун, биланнелэх драматург ре-
петицияларга сындыл элбик
сманаллах ыйышлары, сүбөлөри
огорло.

Олуныу 28 күнүгэр Буьлтура миннстерствотун дьаһалынан бийиэ театрыт коллектива П. А. Ойуунускай аатынан Саха государственнай драматическай театрын сценатыгар олохтоох автор, ССРС Журналистарын союуун чилиэнэ М. Д. Попов суруйбут «Күлүк сырдыкка сүтэр» пьесатын столица көрөөччүлөрүн дүүлүгүгэр таһаарда. Саха кыр. дьаһас театрын сценатыгар тахсан оонньоон көрдөрүү улахан эппиэттээх соругун бийиэ самодельная артистарыт интэ-зехтик толордулар диэххэ нэ-а-да.

«Күкүм сырдыкка сүтөр» ыесаны көрөп баран Саха АССР Куньтуратын министр Д. Д. Климентов, Мосинаттан сылдыар режиссер С. Е. Глишова, драматург уонна театральнай критик Д. И. Гликин, телевидение ылаабынай режиссери А. Ф. Федоров, П. М. Решетников кыһа А. П. Решетникова, балет бил-

дээхтн багтаат. Үнүс айм-
аһыга (57) кг бийлн Пэтр
Неустроенцыг табылган тус-
губата, аймалл тэрдүс мис-
талонна. Бу аймалынга спорт
маастара Константин Лупо-
вич (Алексеевский) чампио-
наа. 62 кг аймалынмаастар-
га ийэл туттар бодонит Сө-
мон Макаров эрэлбитн са-
аата суох тотордо, пьедес-
тал үрдүнү кэриминэр та-
мыста.

Субурууский эгтүүлэн со-
хор рабочийа Никон Ермагов
88 килограммаа тэргэ Амма-
тан калбит маластар Василий
Уваровы кытта бастан тэг-
лэспата, онгон Алексеевский
маластар Юрий Васильевы
кытта тэргүүтүр олус
кэлээн сэрэгшэ мала, үүсээ
үтүрүлэн хаалла. Петр Ко-

шинлэх салбартаа Н. С. По-
дольская, уо. т. а. бичигч агар
коллективистын нэгийг талла-
хыг эвэрдэлтгээр уонна
эхэз тухалаах сүбэни бэлдд-
эр. Ити курдук шэсэни коруу
министрэн Культуры министр-
лота уонна Бүтүн Россиятаары
сатральной обществэ Саха сү-
бэни отделениета короотчу-
эри, специалистары нымта би-
ниг коллективалет коруууутун
эрийэн кэлсэтиһинни тымшата
арыбытыгар улахан тухалаах
уолла.

Итннган саналбыт, сүргүбиг
өтөүллэн малчын Мянга-Уага-
се уонна Аленовский оро-
уоннарыгар гасгрохмаллабыт.
Ини «Толон Нүдүкүс» уонна
Күлүк сырдыкка сүтэр» драма-
лары туруорары сөргө улахан
онлоры көрдөртөтүбүт. Олуо-
а билиги артистарбыт, шөсөдө
өз дьоруудахтарынан буолбунна
трылар-хоһоонго, кинээстеге
ини сытаҕастарын көрдөрдү-
өр. Көрөөччүлэр биирбиһала-
ан Н. Корякин байота суруйбут
«Сэргэ», «Оогуй уонна төмөдүл-
үн» уо. д. а. хоһоонноро, М. Ни-
лтинна табырҕады, хоһоон-
ууламта уонна экин Ф. Готва-
ленинн бэртэхэй дуэта,
С. Седанищева хомуска өөн-
өөбүтүн, кыллалхатах ырыа-
лара уонна конференсье Н. Пав-
лов көрдөөх испэсээннэри ылымнар
ыадыбыт сирдэригиннэр оскуо-
лалар көрдөһүүлэринин өлөлөргө
шөсө, концерт көрдөртүбүт.
Алпхаха ордуу билиги оро-
гоммут Белодюбский элэс ы-
ластаах оскуолатын үөрэнэч-
чилэрин кытта көрсүүтүбүтүн
баты истинник саппабыт уон-
а оскуола директора М. П. Ма-
рковна улахан махтаабытын
көрдөбүт.

Народный театр байгалийн элс-
хү 1972 снллаах үлэтин ко-
өөчүүлэртэр огчуотгаат, өтгон
ын оройуонпарга гастроллуур
мнтер оройуон культуурай
огуун кытта үнчлэртэри бил-
сннээ.

Театр бийдэлтэй сезон, сабыл-
гар дигрй хаалбт бирэмэни
тгиллэлэхтн түмүктүүргэ со-
лстанар. Ол кургук пэллнлн-
ргэ гастролтуурга уолна бнлр
на пьесани бэлэмнэл карооч-
длр дүүэлэртгэр талларгга
длээннанабт.

И. КАНДИНСКАЯ.

П. М. Решетников аатынан
народнай театр режиссера

[illegible]

100 кг-аан үлдэц илгээхгүйгн
бичигч бичсэнгүй суух эгээ.
Уулсэй гүмүүнэ Аленин-е-
сей оройдон хамгийндаг
баслааг. Икхэн—Амх, усу-
лу—олхтоохтор — голмолор
илаллар. Байсан—гүрлүс,
СҮУ—бидис, мэгдээр—олтыс
буудлубут.

Бибиги хамсаадабыт отор-
шор илайтырбатын кыай-
тарда. Оруук молотукту бо-
росторбут 48 кг уюнга 74 кг
мйлаанынтарга туунушудар
Ошон үчүс микстэ буоларбы-
тын мучку туттурут. Оттон
100 кг уюга мйлаанынга бибиги
арэ борос килэригэтокхун;
онго дабын тапта.

Хаандын нэгдүгээд бэлэглэ
бөгдсөртбүтүгээр шинэийн
уруук бүслүүхтэлх.

П. И. ДИОДОРОВ



Олор олуу бицати кэжэбиттэн Ага дойдуну көсүөкүр сэрэн активнай кыттылаларын, советкай эргэн ветеранын, 195 сылтан СССР чилинни Прокопи Иванович Дюгоровы быдыалта.

Проконий Иванович 1920 сын
Ахха Одыуун элчлэнгэр дьа
даны көргөстөн төрөөбүт.

Уон аһме сааһытар Бүлүүгү
наһыллаган Тельман затанан
полтохун бырабыллыгыгар
председателинан таһыллыгыта
Кипи үлөтүн суола итинтэе саа
даммыта.

1941 сыл атырдьах ыйыгар
Нийэ дойду кэмүскэлгэр ыты-
рыллымыта. Москва обороната.

тан саралаан, Берлингээ тнийэ
хүхэн бэйбүөй сүөлү ээспүтэ

1946 снлзлахд дорхутугар
агилзан нэлэн бури, Амма
сельпотун бырабзманыбатын
председателин тэлидлабыт.
1950—1955 ес. астан Чурал-
чы райпотребсоюзтар, Кили
Булуу рыбкооьдугар старши
бузгалтер. 1956 снлзлахд Ир-
кутескайдаары кооперативнай ор-
ган оскуюлтын бүтөрбит.
Ийнтон салгыи 13 снл устата
тохтозо стох Чурантыларай рай-
потребсоюз планончигман, аде-
торунан, инструкторинам, реви-
зорунан, 1969 снлтан олоруи бү-
төнни күнүрт дээрн «Холбо»
бырабзманыбатын Холтуруод-
лугу-ревиизиялыыр управленне-
тин ревизора.

Проконий Ивонков Идо дей-
ду кинигтер ололор урлуктун
сизналалматтара. Кини Кызыл
Сулу орденынан, угус медаль-
рынан наградаталыммат, киниг-
ка советскай эргим туйгунун
аата инериллибате.

Хорсун сэрлэнит, үтүө табан
рыс, бастыг нитэччэ, коммунист
Прокотай Ивонич Дюдорон
сырдык мөсүүнэ ҕаһык сура-
һитигэр мэддэн тыһыһаас сым-
таһаа.

Таблицы стр. 1

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ

ССКП райкома, райсовет уонна Чурапчы селскэй Совет
тин исполкомнара Ава дойдуну кэмүскүүр сэрин активнэй
кыттылааҕы, советскай эриҥин ветерана, ССКП чилиэнэ
ДИОДОРОВ ПРОКОПИЙ ИВАНОВИЧ
бу дыаа күлүн тутар 30 күнүгөр уһун, марахан ыарыыт-
тин олбуттутан бары аймахтарыгар, билэр дьонноругар
дерин гутурттанарын биллэрэллэр.

Райногирьбодцество бырабыдыаньыта, партийнай гарьз-
тота, профсоюз жэстона райНО бухгалтер Монастырева
Дария Абдыкасынова кына таптыр кэргэни, солеткай
потребителскай кооператив туйгуна, СССР чилиэнэ,
«Холбоо» тарынай ревизора, Ада дойдуну көмүскүүр Улуу
сэрин ашкынай кыттымылаада, Кынаа Суусу орден уюна
хас ди бойбогдой медаллар кааларлана.

ДИОДОРОВ ПРОКОПИЙ ИВАНОВИЧ
улуу, ыраакан маразмтан бейиш кулун тутар 30 күнүгөр
өлбүгүсө бейилерин дини кутурбанларын тизмелер

Тайттыр кыргычым, аябайт, энэбит, аймакхыт
ДИОДОРОВ ПРОКОПИЙ ИВАНОВИЧ
 былай күүлү тутар 30 күндүр уулу, маракан-марым кы-
 нтыгы олуугун тудувар, динигини курутубай турин, бо-
 нурлуну аймактарыгар уюмга билер донорлугар билээр-
 быт

Нэргэнэ, бөсөрө, нийжигтэрэ, энэнэлэ уонга
аймахтара.

12. **ТЕЛЕФОННАРВЫТ.** редак.ор.—9-13-95, редакторы солбуйааччы, элчэти-
секретарь—9-14-95, издашар—9-14-95, воесай—9-15-95.

«Сага слов» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Якутской АССР.